

**REVIZOR d.o.o. Sarajevo
Ul. Hamdije Ćemerlića 2/10**

S A R A J E V O

IZVJEŠTAJ

**O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA
UDRUŽENJE GRAĐANA „NEŠTO VIŠE“ ZA PERIOD
01.01. DO 31.12.2009. GODINE**

Sarajevo, maj 2010. Godine

**Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)**

I OPŠTI PODACI

1. Upis u registar i osnovni ciljevi Udruženja

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“ je nevladina, neprofitna organizacija osnovana od strane grupe entuzijasta koji imaju dugogodišnja pozitivna iskustva i rezultate u radu sa sektorom organizacija civilnog društva.

Udruženje građana „Nešto više“ je upisano u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 43. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 32/01 i 42,03), Rješenjem broj: RU-88/03 od 15.04.2003. Rješenjem broj RU-88/03-1, dana 28.10.2003, u registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, upisana je promjena sjedišta Udruženja. Rješenjem broj RU-88/03-2, dana 03.10.2005, u registar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, upisana je promjena u pogledu izmjena Statuta i promjena sjedišta. Rješenjem broj 01/6-52/03-RS, dana 26.06.2006, u registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, upisana je promjena u pogledu izmjena Statuta i promjena sjedišta. Rješenjem broj 01/6-52/03-RS, dana 03.01.2007, u registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine je upisana sjedišta izmjena Statuta. Rješenjem broj 01/6-52/03-RS, dana 17.08.2007, u registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, je upisana promjena lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje.

Udruženje je dana 15.06.2009 godine donijelo Odluku broj 46-sa-09, o razrješenju Izvršnog direktora i Odluku broj 47-sa-09 o imenovanju Izvršnog direktora. Za izvršnog direktora se imenuje Alaksandar Bundalo.

Dana 23.06.2009 godine Udruženje je podnijelo zahtjev za upis promjene kod nadležnog Ministarstva te do današnjeg dana nisu dobili Rješenje kojim se vrši upis promjene. Također, su dana 30.09.2009 godine, nadležnom Ministarstvu, podnijeli zahtjev za upis promjene izmjena i dopuna Statuta, a na osnovu Odluke broj 02-sa-09 od 04.01.2009 godine, te i ta promjena nije još uvijek registrovana kod nadležnog Ministarstva.

1.1. Puni naziv Udruženja glasi:

Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, Ul. Avde Jabučice broj 7.

Sadašnji ciljevi Udruženja su:

- povezivanje i razmjena iskustava mladih iz BIH sa mladima iz Evrope i svijeta
- razbijanje predrasuda i zatvorenih sistema vrijednosti kod mladih u Bosni i Hercegovini
- profesionalno usavršavanje mladih ljudi
- rad sa studentima i poboljšavanje uslova studiranja
- pružanje informacija i organizacija postdiplomskih studija u BIH i van nje
- zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja kod djece i omladine u BIH
- poboljšanje socijalno ekonomskih uslova života u BIH
- pružanje raznih oblika pomoći ugroženim kategorijama u društvu
- saradnja sa evropskim i svjetskim udruženjima slične programske orijentacije

Izveštaj o reviziji poslovanja udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

- insitucionalno jačanje i razvoj samog udruženja kroz stalnu edukaciju zaposlenih, primjenu savremenih metoda u radu, angažovanje kvalitetnih vanjskih saradnika i stvaranje partnerske mreže
- svi ciljevi koje postavljaju organi Udruženja koji su u skladu sa zakonom

2. Unutrašnja organizacija i organi upravljanja Udruženja

2.1. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje

- Aleksandar Bundalo
- Duško Cvjetinović
- Sanja Đermanović

2.2 Organi Udruženja su Skupština i Izvršni direktor

2.3. Izvršni direktor Udruženja je Aleksandar Bundalo

2.4. Udruženje ima Knjigu pravila i procedura u kojoj su date osnovne informacije o Udruženju, kao i Pravila i procedure rada, da bi se postigla što veća efikasnost obavljanja svakodnevnih poslova, izgradnja zdravih međuljudskih odnosa i transparentnost i zakonitost poslovanja.

Knjiga obuhvata:

- Ciljeve, viziju i strateške pravce razvoja;
- Sistematizaciju i organizaciju radnih mjesta;
- Radne odnose;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Procedure o stalnim sredstvima i
- Pravilnik o finansijskom poslovanju.

2.5. Udruženje ima Statut koji je u skladu sa članom 12. i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama .

Na dan 31.12.2009. godine, Udruženje ima pet zaposlenika u stalnom radnom odnosu. Svi zaposlenici posjeduju Ugovore o radu u skladu sa zakonom i isplaćuju naknade za plaće i doprinose za plaće u skladu sa zakonom.

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Opšti podaci
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

2.6. Federalni Zavod za statistiku Sarajevo je , pod brojem 04-32.5-1-4401692960008/4 dana 27.03.2007, razvrstao Udruženje prema osnovnoj djelatnosti u:

- Djelatnost ostalih organizacija na bazi u članjenja, d.n.

Identifikacijski broj pod kojim se udruženje vodi je 4401692960008

2.7. Porezna uprava Kantonalni ured Sarajevo, je dana 27.03.2007, izdalo Uvjerenje o poreznoj registraciji.

2.8. Udruženje je dana 26.06.2006 godine sklopilo Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu u ul. Avde Jabučice broj 7, koji je u skladu sa zakonom.

2.9. Udruženje je dana 01.07.2008 godine sklopilo Ugovor o vršenju knjigovodstvenih –operativnih usluga sa UZ LEVEL SARAJEVO, koji je uskladu sa zakonom.

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Bilans stanja
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

II FINANSIJSKI PODACI

1. Finansijski podaci za 2009. godinu

1.1. Bilans stanja

Bilans stanja 31. decembar 2009.			
		2008	2009
		KM	KM
I	AKTIVA		
	STALNA SREDSTVA		
	Nekretnine, postrojenja i oprema	33.499	29.729
	Nematerijalna stalna sredstva	33.499	29.729
	TEKUĆA SREDSTVA	144.648	73.107
	Novac i novčani ekvivalenti	142.092	70.482
	Kratkoročni plasmani i potraživanja	2.556	2.625
	SVEGA AKTIVA	178.147	102.836
II	PASIVA		
	A. TRAJNI IZVORI	177.975	102.640
	Trajni izvori	-	-
	Neraspoređeni višak prihoda	177.975	102.640
	B. DUGOROČNE OBAVEZE	-	40
	Dugoročna razgraničenja i rezervisanja	-	40
	C. KRATKOROČNE OBAVEZE	172	156
	Tekuće obaveze	172	156
	Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	-	-
	SVEGA PASIVA	178.147	102.836

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009 godine
Bilans Uspjeha
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

1.2. Bilans uspjeha

Bilans uspjeha 31. decembar 2009.			
		2008	2009
		KM	KM
I	A. PRIHODI		
1.1.	Članarina	-	2.280
1.2	Humanitarni prihodi	445.276	388.002
1.3	Prihodi od vlastite aktivnosti	551	31.088
1.4	Ostali prihodi,	15.000	9.000
	Svega prihodi	460.287	430.370
II	B. RASHODI		
1	Materijal i energija	43.475	34.736
2	Usluge	55.479	54.424
2.1	Plaće i ostala primanja zaposlenih	80.300	79.474
2.2	Amortizacija	2.998	5.993
2.3	Finansijski rashodi	61	-
2.4	Putni troškovi	44.113	86.707
2.5.	Humanitarni rashodi	119.969	133.819
2.6.	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	58.130	64.295
2.7.	Ostali rashodi	9.108	46.257
	Svega rashodi	413.633	505.705
III	C. REZULTAT		
	Višak prihoda	47.194	-
	Višak rashoda	-	75.335

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009 godine
Izveštaj o novčanim tokovima
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

1.3. Novčani tokovi

R/B	O P I S	31. decembra 2009.	31. decembra 2008.
1	2	3	4
	<u>NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI:</u>		
1.	NETO DOBIT (GUBITAK)	(75.335)	47.194
	USKLAĐIVANJE SA:		
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava	-	-
3	Gubici od otuđenja nematerijalnih sredstava	-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava	5.993	2.998
5.	Gubici od otuđenja materijalnih sredstava	-	-
6.	Usklađivanja po osnovu finansijskih stalnih sredstava	-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) kod razmjene valuta na tržištu (kursne razlike)	-	-
8.	Ostala usklađivanja za gotovinske stavke i tokove koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti	-	-
9.	SVEGA 2 do 8	5.993	2.998
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	(69)	-
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	-	1.597
13	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	-	(26)
14.	(Povećanje) smanjenje obaveza prema dobavljačima	-	116
15	(Povećanje) smanjenje ostalih obaveza	(16)	-
16.	(Povećanje) smanjenje pasivnih vremenskih razgraničenja	40	-
17.	SVEGA 9 do 16	(45)	1.739
19.	NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1+9+17)	(69.387)	51.931

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009 godine
Izveštaj o novčanim tokovima
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

1	2	3	4
<u>NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI:</u>			
19.	Nabavka (prodaja) stalnih nematerijalnih sredstava	-	-
20.	Nabavka (prodaja) stalnih materijalnih sredstava	(2.223)	(31.750)
21.	Sticanje (otuđenje) udjela u ovisnim društvima	-	-
22.	Sticanje (otuđenje) udjela u pridruženim društvima	-	-
23.	Dati zajmovi (povrat zajmova) pravnim licima u grupi	-	-
24.	Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim povezanim pravnim licima	-	-
25.	Sticanje (otuđenje) drugih ulaganja	-	-
26.	Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim pravnim licima	-	-
27.	Ostali novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti	-	-
28.	NETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (19 do 27)	(2.223)	(31.750)
<u>NOVČANI TOK OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</u>			
29.	Primici od izdavanja dionica i ostalih oblika formiranja i povećanja kapitala	-	-
30.	Otkup (iskup) dionica i ostalih oblika kapitala	-	-
31.	Nabavka (prodaja) vlastitih dionica	-	-
32.	Primljena pozajmljena sredstva	-	-
33.	Povrat pozajmljenih sredstava	-	-
34.	Isplata dividendi	-	-
35.	Ostali tokovi od finansijskih aktivnosti	-	-
36.	NETO NOVČANI TOK OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (29 do 35)	-	-
37.	NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA NA RAČUNU I U BLAGAJNI	(71.610)	20.181
38.	1. Početno stanje novca na računu i u blagajni	142.092	121.911
39.	2. Konačno stanje gotovine na računu i u blagajni	70.482	142.092
40.	NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA NA RAČUNU I U BLAGAJNI (39-38)	(71.610)	20.131

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009 godine
Bilješke uz finansijske izvještaje
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

PROMJENE U KAPITALU SA 31.DECEMBROM 2009. GODINE

R/B	Opis	Dionički kapital i drugi oblici osnovnog kapitala	Akumulirana dobit/gubitak	Ukupno stanje
1	2	3	4	5
1	Stanje na dan 31.12.2007.	-	130.782	130.782
2	Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2007	-	130.782	130.782
3	Kursne razlike nastale provođenjem transakcije u stranoj valuti			
4	Neto dobit/gubitak perioda iskazana u bilansu uspjeha	-	47.193	47.193
5	Stanje na dan 31.12.2008	-	177.975	177.975
6	Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2008	-	177.975	177.975
7	Neto dobit/gubitak perioda iskazana u bilansu uspjeha	-	(75.335)	(75.335)
8	Stanje na dan 31.12.2009	-	102.640	102.640

2. Računovodstvene politike

2.1. Osnova računovodstvene politike

Finansijski izvještaji u Udruženju, za period 01.01. do 31.12.2009 godine, su sastavljeni u skladu sa opšteprihvaćenim Međunarodnim Standardima finansijskog izvještavanja (MSFI/MRS) .

Finansijski izvještaji su sastavljeni u KM, ukoliko nije drugačije naglašeno.

Predradnja za sastavljanje finansijskih izvještaja je popis sredstava koji je izvršen sa stanjem na dan 31.12.2009. godine u kancelariji u Sarajevu. Metodom slobodnog uzorka ustanovljena su slaganja iz izvještaja Komisija o rezultatima izvršenog popisa stalnih sredstava i sitnog inventara sa stanjem u poslovnim knjigama, te se obavljene inventure mogu smatrati pouzdanom osnovom za iskazivanje stanja sredstava i izvora sredstava u poslovnim knjigama i finansijskim iskazima.

Izveštaj o reviziji poslovanja udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Bilješke uz finansijske izvještaje
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

2.2. Prihodi

Prihodi koje Udruženje ostvaruje su u najvećem dijelu prihodi od donacija - grantova. Prihodi od finansiranja se odnose, djelomično, na prihode od vlastite djelatnosti, a drugim dijelom na ostale prihode (kamate na depozitna sredstva). (MRS 20)

2.3. Rashodi

Rashodi, predstavljaju sve rashode nastale u toku poslovanja u poslovnoj godini. Rashodi poslovanja se pokrivaju iz prihoda obračunskog perioda kada nastanu. Navedeni rashodi se odnose na projektne troškove, troškove zaposlenika, troškove administracije, troškovi zakupnina i materijala, troškovi tehničkog pregleda i ostali troškovi. Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda.

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćeni ili ne. Svi rashodi koji su nastali u obračunskom periodu priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi o odlivu gotovine ili ne.

2.4. Prihodi od kamata

Prihodi od kamata predstavljaju kamate naplaćene po osnovu depozita.

2.5. Nekretnine, postrojenje i oprema

Stalna i privremena materijalna sredstva iskazani su u bilansu po trošku nabavke, Nabavna vrijednost imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, porez na promet, izdatke za prijevoz i sve druge izdatke koji se tiču nabavke.

Trošak nabavke uključuje sve direktne troškove u vezi dovođenja sredstava u stanje za upotrebu.

Amortizacija stalnih sredstava obračunava se od početka njihovog korištenja, linearnom metodom otpisa primjenom godišnjih stopa utvrđenih u Nomenklaturi stalnih sredstava koju objavljuje Zavod za reviziju i računovodstvo FBiH. Osnovica za otpis stalne imovine u obliku stvari jeste nabavna, revalorizovana vrijednost dugotrajne imovine.

Amortizacija se obračunava za svu imovinu sve dok ista nije potpuno amortizovana. Troškovi investicionog i tekućeg održavanja terete prihode razdoblja u kojem su nastali.

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Bilješke uz finansijske izvještaje
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

3. Kratkoročni plasmani i potraživanja

Potraživanja su iskazana po fer vrijednosti i vode se po amortiziranom trošku, koristeći efektivnu kamatnu stopu. Potraživanja se svode na svoju procjenjenu vrijednost putem ispravke vrijednosti.

3.1. Novac u blagajni i na računima

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novac u blagajni i na računima iskazan je u nominalnom iznosu u domaćoj valuti.

3.2. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunate su u KM primjenom kursa na dan transakcije. Monetarne imovine preračunate su po kursu koji se primjenjuje na datum bilansa. Kursne razlike proizašle iz promjene kursa evidentiraju se direktno na višku prihoda odnosno rashoda u zavisnosti od njihovog karaktera.

3.3. Priznavanje prihoda

Prema računovodstvenom načelu modificiranog nastanka događaja prihodi se priznaju u računovodstvenom razdoblju u kojem su mjerljivi i raspoloživi. Saglasno odredbama zakona priznaju se prihodi iz budžeta u godini u kojoj su uplaćeni, prihodi iz donacija uplaćeni u stranoj ili domaćoj valuti prema Ugovorima zaključenim sa donatorima primjenom metode sučeljavanja prihoda i rashoda u skladu sa MSFI, vlastiti prihodi u periodu u kome su ostvareni ali i naplaćeni. Unaprijed naplaćeni prihodi priznaju se u periodu na koji se odnose, tj. u periodu u kom će biti ostvareni i učinci po osnovu unaprijed naplaćenih prihoda, što znači da se unaprijed naplaćeni prihodi početno evidentiraju kao razgraničeni naplaćeni prihod budućeg perioda, a prijenos istih na konto prihoda se vrši na osnovu ispostavljene fakture o izvršenom poslu za prihode naplaćene po osnovu pružanja usluga i linearnom metodom za prihode unaprijed naplaćene.

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Bilješke uz finansijske izvještaje
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

3.4. Priznavanje rashoda

Priznavanje rashoda vrši se u skladu sa računovodstvenim načelom modificiranog nastanka događaja. Svi rashodi se priznaju, knjiže i iskazuju u finansijskim izvještajima u onom obračunskom periodu u kom su i nastali, odnosno u periodu u kojem je nastala obaveza plaćanja.

4. Budžet

Ugovorom između Donatora i Udruženja, uslovljene su budžetske linije troškova. Budžetske linije troškova su se pratile, za sve projektne troškove, kroz računovodstveni sistem. Za sredstva dobijena donacijom, Udruženje ima potpisane Ugovore, te u skladu sa Ugovorima se vrši realizacija projekata.

Udruženje je dana 12.09.2005 i 18.10.2009 godine, i THE WHALEN FAMILY FOUNDATION, koju predstavlja predsjednik Daniel A. Whalen, su potpisali zajednički Ugovor o saradnji.

THE WHALEN FAMILY FOUNDATION je registrovana kao neprofitna, javna, dobrotvorna korporacija u državi Kalifornija, i djeluje isključivo u dobrotvorne svrhe. Predmet Ugovora je zajednička saradnja na realizaciji programa: Programi socijalne podrške, programi edukacije i profesionalnog usavršavanja.

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Napomene uz bilans stanja
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

5. PRIHODI

5.1. Prihodi iz članarina

Skupština Udruženja je, na osnovu člana 18. Statuta, dana 17.07.2008. godine donijela Odluku broj: 65-sa-08, o uspostavljanju članstva Udruženja. U skladu sa Odlukom se uspostavio registar članova i visina članarine u iznosu od 20 KM, godišnje. U poslovnoj 2009 godini prihod od članarina je iznosio 2.280 KM.

5.2. Humanitarni prihodi - Prihodi od donacija (Grantova)

		KM	KM
		2008	2009
I	Prihodi od donacija	445.276	338.002
	Ukupno prihodi od donacija:	445.276	338.002

Prihodi od donacija u ukupnom iznosu od 338.002 KM čini prihod od donacije iz inostranstva od Fondacije THE WHALEN FAMILY FOUNDATION, koju predstavlja predsjednik Daniel A. Whalen.

5.3. Ukupno prihodi

		KM	KM
		2008	2009
I	Prihodi od članarina	-	2.280
II	Prihodi od vlastite aktivnosti	551	31.088
III	Ostali prihodi	15.000	9.000
IV	Humanitarni prihodi	445.276	338.002
	Ukupno prihodi:	460.827	430.370

Prihod od vlastite aktivnosti u iznosu od 31.088 KM se odnosi na prihod po osnovu Konsultantskog Ugovora sa Mercy Corps u iznosu od 6.747 KM i iznosu od 6.160 KM, za usluge treninga iz oblasti vođenja vlastitog malog biznisa kroz praktičnu izradu biznis plana, prihodi od kamata na sredstva po viđenju u iznosu od 508 KM, prihod od osiguravajućeg društva u iznosu od 17.672 KM. Prihod od osiguravajućeg društva Sarajevo osiguranje, na osnovu Sporazuma o vansudskoj nagodbi, je po osnovu naknade štete na putničkom vozilu škoda.

Ostali prihodi u iznosu od 9.000 KM, se odnose na prihod od prodaje osnovnog sredstva, putničkog automobila Škoda, na osnovu Odluke broj 42-sa-09 od 29.05.2009 godine. Udruženje ima kupoprodajni Ugovor koji je u skladu sa zakonom.

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Napomene uz bilans uspjeha
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

6. RASHODI

6.1. Materijal i energija

		KM
		2009
I	Kancelarijski materijal	2.775
	Održavanja kancelarije	101
	Ostali materijali	28.979
	Otpis sitnog inventara	1.452
	Gorivo	1.149
	Grijanje	280
	Ukupno	34.736

6.2. Usluge

		KM
		2009
I	Zakup prostora	6.840
	Ugostiteljske usluge	17.030
	Usluge platnog prometa	1.420
	Provizije	872
	Otprema pošte	438
	Telefoni – fiksni	1.668
	Telefoni mobilni	6.239
	Komunalne usluge	802
	Takse	65
	Knjigovodstvo i revizija	10.900
	Internet i veb stranica	1.054
	Vizit kartice	129
	Ostale neproizvodne usluge	4.623
	Nostrifikacija diploma	2.344
	Ukupno	54.424

Za sve navedene rashode postoje uredni Ugovori, Odluke Uprave i računi u skladu sa zakonom.

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Napomene uz bilans uspjeha
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

6.3. Plaće i ostala primanja zaposlenih

		KM
		2009
I	Neto plaće	79.474
	Porez na plaće i naknada plaće	7.547
	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	39.105
	Doprinosi na plaće i naknade plaća	13.242
	Ukupno neto plaće sa porezima i doprinosima	139.368

Udruženje je na dan 31.12.2009 imalo pet zaposlenika. Svi zaposlenici posjeduju Ugovore o radu u skladu sa zakonom te plaćaju doprinose na plaće i iz plaća redovno i u skladu sa zakonom.

Nivoi plata su u skladu sa pozicijama, iskustvom i edukacijom zaposlenih, što je u skladu sa postojećim ugovorima.

6.4. Putni troškovi

Putni troškovi u iznosu od 86.707 KM se odnose na troškove putovanja određenih po grantovima iz projekata, na ime troškova smještaja u iznosu od 45.023 i troškove putovanja u iznosu od 41.683 KM. Dnevnice se obračunavaju i isplaćuju u skladu sa Odlukom uprave. Za troškove smještaja i hrane postoje uredni računi.

6.5. Porezi i doprinosi

Porezi i doprinosi u iznosu od 64.295 KM koji se nalaze u bilansu uspjeha se odnose na poreze i doprinose po osnovu neto plaća (iskazanih pod 7.3. u iznosu od 52.347 KM) i ostalih poreza po osnovu Ugovora o djelu, autorskog honorara, najvećim djelom iz Projekata određeno po budžetskim linijama. Svi gore navedeni ugovori su sastavljeni i obračunati u skladu sa zakonom, te je za svaki uredno plaćen porez i izvršena ovjera kod nadležne Poreske uprave.

6.6. Humanitarni rashodi - Grantovi Dodiplomcima

		KM
		2009
I	VLADISLAV MIRKOVIĆ	300
	AKIF MURATOVIĆ	300
	MARKO JAKOVLJEVIĆ	300
	MIROSLAV BUNDALO	300
	EMINA BAŠIĆ	400
	LEJLA RIBIĆ	500
	MARINA VLAŠKI	400
	AMELA TANOVIĆ	300

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Napomene uz bilans uspjeha
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

ELDAR MEDARIĆ	300
AIDA BURAZOR	600
ANGELINA LUČIĆ	400
UKUPNO	4.100

Grantovi za dodjelu dodiplomcima su iskazani na mjesečnom nivou. Za poslovnu 2009. godinu Udruženje je na ime grantova dodiplomcima utrošilo iznos od 49.200 KM.

Dodjela grantova- Postdiplomci

II MERIMA BATLAK	4.257
RADOSLAV IVANKOVIĆ	5.285
BERINA MEHELJIĆ	3.665
JOVANA MUSIĆ	1.840
ŽELJKO OSTOJIĆ	3.550
ALEKSANDAR BUNDALO	3.664
ELMA HAŠIMBEGOVIĆ	17.121
BORIŠA MANDIĆ	5.611
MARIO LUKAJIĆ	5.330
EMIRA MEŠANOVIĆ	10.800
EDINA MALOVIĆ	5.308
ADIS ARAPOVIĆ	5.270
SANJIN VITEŠKIĆ	2.784
UKUPNO	74.485

Humanitarni troškovi finansirani od strane THE WHALEN FAMILY FOUNDATION se odnose na program stipendiranja koji nudi stipendije za diplomatske i postdiplomske studije. Ciljevi programa su da se omoguće stipendistima dobijanje univerzitetskih ili akademskih diploma, izgraditi mrežu PT diplomaca i NV osoblja i pomoći zajednici kroz volontiranje i inspirisati pozitivne promjene u BH društvu. Svaki stipendista koji aplicira za određena sredstva je dužan napraviti plan studija za akademsku godinu, potpisati Ugovor sa NV te priložiti dokaze o položenim ispitima kao i dokaz o kompletiranoj školskoj godini. Stipendisti su dužni da obave volonterski rad u instituciji ili organizaciji iz polja svojih studija, i obaviti određeni broj sati volonterskog rada zavisno da li je dodiplomac, postdiplomac ili finalna godina. Za svaku od ovih kategorija postoji propisan broj časova na bazi individualnog volonterskog sata i grupnih volonterskih sati. Kroz program stipendiranja je tačno definisano koji iznos će se dodjeliti zavisno od toga da li korisnik živi u gradu u kojem i studira, ako ne živi u gradu u kojem studira ili ako studij zahtjeva preseljenje. Svi korisnici usluga posjeduju Ugovore u kojima je izričito definisan period, broj obavljenih sati volonterskog rada za koji se mora dostaviti potvrda o volontiranju. Za iznos stipendije koja je odobrena, se prilažu finansijski izvještaji utroška sredstava uz prilaganje računa.

Izvještaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Napomene uz bilans uspjeha
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

Svaki korisnik usluga za Ugovorom određenu namjenu posjeduje svoj fajl koji sadržava svu gore navedenu dokumentaciju. U toku revizije je ustanovljeno da je dokumentacija uredna i da sadrži sve elemente koji su dokaz da su dodjeljena sredstva pravilno utrošena.

Projekat Centar za razvoj karijere podržava profesionalno usavršavanje diplomaca kroz planiranje karijere, zapošljavanje, profesionalne treninge, internšipe i nostrifikaciju diploma. Udruženje je kroz taj projekat učestvovalo sa tehničkom podrškom i finansiralo taksu u iznosu od 300 KM za nostrifikaciju diplome kao i iznos od 500 KM do 3.000 KM za podršku pri zapošljavanju.

Kroz ovaj Projekat je određeno 750 KM za klijente za razvojne treninge ili kurseve kao što su strani jezici, programiranje, tehnički treninzi, koji pomažu karijeri pojedinca.

Za korištenje Internšipa stipendije su određenu u iznosu od 100 KM do 800 KM.

Za sve ove aktivnosti postoje Odluke o naknadi troškova za određene aktivnosti i Sporazumi o sufinansiranju zapošljavanja kojima su definisane prava i obaveze strana u sporazumu kao i spisak korisnika sa iskazanim iznosima.

Udruženje je na ime troškova sufinansiranja pripravničkog staža utrošilo iznos od 14.172 KM, na ime sufinansiranja pri zapošljavanju 8.107 KM, na ime stipendija za studente iz SAD-a 9.251 KM, na ime nostrifikacija diploma 2.604 KM, na ime Internšipa 31.577 KM.

7. Sredstva

7.1. Stalna sredstva

Materijalna sredstva

Nabavna vrijednost stalnih sredstava	36.716 KM
Ispravka vrijednosti opreme	6.987KM

<u>Vrijednost stalnih sredstava na dan 31.12.2009</u>	<u>29.729 KM</u>
---	------------------

Obračun amortizacije stalnih sredstava se vrši u skladu sa propisanom nomenklaturom i to:

- oprema	33 %
- kancelarijski namještaj	12,5 %
- računarska oprema	33 %
- putnički automobil	20 %

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Napomene uz bilans uspjeha
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

7.2. Tekuća sredstva

Novac i novčani ekvivalenti

		KM
		2009
I	Blagajna	-
II	Transakcijski račun Hypo banka	70.482
	Ukupno	70.482

Gotovine u blagajni na dan 31.12.2009. godine nije bilo. Stanje na transakcijskom računu se slaže sa stanjem na bankovnom izvodu na dan 31.12.2009 godine.

8. Dugoročne obaveze

8.1. Neraspoređeni višak prihoda

Neraspoređeni višak prihoda u iznosu od 102.640 KM se odnosi na neraspoređeni višak prihoda iz predhodne godine.

8.2. Dugoročna razgraničenje i rezervisanja

		KM
		2009
I	Unaprijed plaćene članarine	40
	Ukupno	40

8.3. Neraspoređeni višak prihoda

Neraspoređeni višak prihoda u iznosu od 102.640 KM se odnosi na neraspoređeni višak prihoda iz predhodne godine.

Izveštaj o reviziji poslovanja Udruženja sa stanjem 01.01. – 31.12.2009. godine
Napomene uz bilans uspjeha
(Svi iznosi su u KM ukoliko nije drugačije naglašeno)

9. Kratkoročne obaveze

9.1. Tekuće obaveze

Tekuće obaveze u iznosu od 156 KM se odnose na povrat više uplaćenih sredstava.

10. Zaključak

Na osnovu obavljene finansijske revizije i cjelokupnog pregleda dokumentacije Udruženja „NEŠTO VIŠE“ za period 01.01. do 31.12.2009 godine, može se izvesti zaključak da su finansijski izvještaji korektno sačinjeni. Bilans uspjeha pokazuje da je ostvarenje prihoda bilo manje za cca. 30,000 KM u odnosu na predhodnu godinu uz istovremeno značajan porast rashoda u godini koja je predmet revizije, u odnosu na ostvarene prihode tako da je konačan rezultat iskazan u višku rashoda u odnosu na prihode i iznosi 75.335 KM. Može se konstatovati da to nije sasvim realan pokazatelj uspješnosti poslovanja zbog neusklađenosti prihoda čija se naplata vrši u jednoj fiskalnoj godini a odnose se na drugu fiskalnu godinu, te je u tom smislu potrebno izvršiti razgraničavanje naplaćenih prihoda i lociranje na period odnosno godinu na koju se odnose, u skladu sa Međunarodnim Računovodstvenim Standardima.

„Revizor“ d.o.o.
Prof. em. dr. Janko Ključar
- ovlašteni revizor



Sarajevo: 27.04.2010

ID BR. 4200554560001

Broj: 11-1/10

Poreski br. 01636141

**Nezavisno revizorsko mišljenje
o finansijskom poslovanju za period 01.01. do 31.12.2009. godine**

Prema Ugovoru sklopljenom između Udruženja "NEŠTO VIŠE" i Društva "Revizor" d.o.o. Sarajevo obavljena je revizija finansijskih izvještaja Udruženja "NEŠTO VIŠE" sačinjenih u formi bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima i promjena na kapitalu, kao i relevantne prateće dokumentacije. Svi pojedinačni izvještaji su iskazani na dan 31 decembra 2009 godine, datumu koji predstavlja konac poslovne godine.

Za vjerodostojnost i tačnost finansijskih izvještaja, kao podloga za reviziju, garantuju odgovarajući pojedinci i organi Udruženja, a odgovornost za dato mišljenje o reviziji snosi Društvo "Revizor" d.o.o. Sarajevo i ovlašteni revizor koji je obavio reviziju.

Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima, a odnosi se na ocjenu uspješnosti primjene relevantnih odredaba i preporuka koji su sadržani u Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i drugim računovodstvenim pozitivnim zakonskim propisima, sve u cilju sagledavanja ispravnosti sadržaja finansijskih izvještaja Udruženja.

Revizija je uključivala istraživanja na bazi osnovnih i pomoćnih evidencija u funkciji izvođenja konačne ocjene globalne, formalne i materijalne ispravnosti finansijskih izvještaja.

Procjenjujemo, da se na osnovu izvršene revizije, može sa velikom dozom, odnosno sa razumnim stepenom sigurnosti dati profesionalno utemeljeno, nezavisno i objektivno revizorsko mišljenje.

Na osnovu provedenih svih propisanih revizorskih radnji postoji realna osnova za tvrdnju da su finansijski izvještaji Udruženja "NEŠTO VIŠE", na dan 31. decembra 2009 godine iskazani u skladu sa relevantnim odredbama i sugestijama Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i Međunarodnih računovodstvenih standarda, što zaslužuje da se, bez rezerve iskaže pozitivno revizorsko mišljenje ovlaštenog revizora.



Revizor d.o.o.
Prof. em. dr. Janko Klobučar
ovlašteni revizor -



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
S A R A J E V O

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE
S A R A J E V O

U skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Službene novine Federacije BiH», broj: 32/05) Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo finansija

izdaje

L I C E N C U

Z A R E V I Z I J S K O D R U Š T V O

„REVIZOR“ d.o.o. za računovodstvenu reviziju i finansijski inženjering Sarajevo

NA OSNOVU KOJE OSTVARUJE PRAVA I PREUZIMA OBAVEZE
DA VRŠI DJELATNOST ZA KOJU JE ZAKONOM REGISTROVANO

Broj: 03-49-41/06-10

Sarajevo, 30.09.2006. godine



M I N I S T A R

Dragan Vrankić